


Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 07-3208
Podgorica, 27. oktobra 2017. godine

 CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	2. 11 2017. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	31-2/17-6
VEZA:	
EPA:	294 XXVI
SKRACENICA:	PRILOG:

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 26. oktobra 2017. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA ZA UZAJAMNU ZAŠTITU TAJNOSTI IZUMA KOJI SE ODOSE NA ODBRANU I ZA KOJE SU PODNESENE PRIJAVE PATENATA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su mr **PREDRAG BOŠKOVIĆ**, ministar odbrane i mr **IVICA IVANOVIĆ**, generalni direktor Direktorata za politiku odbrane u Ministarstvu odbrane.

PREDSJEDNIK
Duško Marković, s. r.

**ZAKON
O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA ZA UZAJAMNU ZAŠTITU TAJNOSTI IZUMA
KOJI SE ODOSE NA ODBRANU I ZA KOJE SU PODNESENE PRIJAVE
PATENATA**

Član 1

Potvrđuje se Sporazum za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koji se odnose na odbranu i za koje su podnesene prijave patenata, sačinjen u Parizu 21. septembra 1960. godine, u originalu na engleskom i francuskom jeziku.

Član 2

Tekst Sporazuma iz člana 1 ovog zakona, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na crnogorski jezik, glasi:

**AGREEMENT FOR THE MUTUAL
SAFEGUARDING OF SECRECY OF
INVENTIONS RELATING TO
DEFENCE AND FOR WHICH
APPLICATIONS FOR PATENTS HAVE
BEEN MADE**

The Governments of Belgium, Canada, Denmark, France, The Federal Republic of Germany, Greece, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Portugal, Turkey, The United Kingdom and The United States of America,

Parties to the North Atlantic Treaty signed in Washington on 4th April, 1949;

desirous of encouraging economic collaboration between any or all of their Governments, as agreed in Article 2 of the Treaty;

mindful of the undertaking they have entered into under the terms of Article 3, to maintain and develop, by means of continuous and effective self-help, their individual and collective capacity to resist

**SPORAZUM
ZA UZAJAMNU ZAŠTITU TAJNOSTI
IZUMA KOJI SE ODOSE NA
ODBRANU I ZA KOJE SU
PODNESENE PRIJAVE PATENATA**

Vlade Belgije, Kanade, Danske, Francuske, Savezne Republike Njemačke, Grčke, Italije, Luksemburga, Holandije, Norveške, Portugala, Turske, Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Američkih Država,

Strane Sjevernoatlantskog ugovora potpisanog u Vašingtonu 4. aprila 1949. godine;

želeći da podstaknu ekonomsku saradnju između pojedinih ili svih njihovih vlada, kako je dogovoreno u članu 2 Ugovora;

imajući u vidu obaveze koje su preuzele na osnovu odredaba člana 3 Ugovora, da održavaju i razvijaju, sredstvima neprekidne i efikasne samopomoći, njihove pojedinačne i

armed attack;

considering that the imposition of secrecy on an invention relating to defence in one of the North Atlantic Treaty Organization countries has generally as its corollary, when a patent has been applied for, or granted, the prohibition to apply for a patent for the same invention in other countries, including North Atlantic Treaty Organization countries;

considering that the territorial limitation resulting from this prohibition may cause prejudice to the applicants for patents and consequently adversely affect economic collaboration between North Atlantic Treaty Organization countries;

considering that mutual assistance makes desirable reciprocal communication of inventions relating to defence and that in some cases such communication may be obstructed by this prohibition;

considering that if the Government originating the prohibition is prepared to authorise the filing of an application for a patent in one or more of the other North Atlantic Treaty Organization countries, provided that the Governments of these countries also impose secrecy on the invention, the latter should not be free to refuse to impose secrecy;

considering that provision has been made between the Governments of the Parties to the North Atlantic Treaty for the mutual protection and safeguarding of the classified information they may interchange;

kolektivne sposobnosti da se odupru oružanom napadu;

uzimajući u obzir da određivanje tajnosti izuma koji se odnosi na odbranu u jednoj od zemalja Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora ima obično za posljedicu, kada je za patent podnesena prijava, ili je priznat, zabranu prijave patenta za isti izum u drugim zemljama, uključujući zemlje Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora;

uzimajući u obzir da teritorijalno ograničenje koje proizlazi iz ove zabrane može prouzrokovati štetu podnosiocima prijave patenata i posljedično nepovoljno uticati na ekonomsku saradnju između zemalja Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora;

uzimajući u obzir i da uzajamna pomoć čini poželjnim uzajamno saopštavanje podataka o izumima koji se odnose na odbranu i da u nekim slučajevima takvo saopštavanje može biti ometeno ovom zabranom;

uzimajući u obzir da ukoliko je vlada od koje potiče zabrana spremna da odobri podnošenje prijave patenta u jednoj ili više drugih zemalja, Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora, pod uslovom da vlade ovih zemalja takođe odrede tajnost izuma, neće moći da odbiju da odrede tajnost;

uzimajući u obzir da su vlade strana Sjevernoatlantskog ugovora između sebe osigurale uzajamnu zaštitu i čuvanje tajnih podataka koje mogu razmjenjivati;

Have agreed as follows:

Article I

The Governments Parties to this Agreement shall safeguard and cause to be safeguarded the secrecy of inventions for which applications for patents have been received under agreed procedures whenever the secrecy has been imposed on such inventions in the interests of national defence by the Government, hereinafter referred to as the »originating Government«, which was the first to receive an application for a patent covering these inventions.

Provided that this provision shall not prejudice the right of the originating Government to prohibit the filing of an application for a patent for the invention with one or more of the other Governments Parties to this Agreement.

The Governments Parties to this Agreement agree to develop such operational procedures as may be required to effectuate this Article.

Article II

The provisions of Article I shall be applied at the request either of the originating Government, or of the applicant for the patent, provided that the latter produces evidence that secrecy has been imposed by the originating Government and that he has received authorisation from that Government to file his application for a secret patent in the country in question.

Sporazumjele su se kako slijedi:

Član 1

Vlade potpisnice ovog Sporazuma zaštitit će i narediti zaštitu tajnosti izuma za koje su primljene prijave patenata prema dogovorenim postupcima kad god je vlada odredila tajnost takvih izuma u interesu nacionalne odbrane (u daljem tekstu: izvorna vlada), koja je prva primila prijavu za patent koji se odnosi na ove izume.

Pod uslovom da ova odredba ne dovodi u pitanje pravo izvorne vlade da zabrani podnošenje prijave patenta za izum kod jedne ili više vlada, strana ovog Sporazuma.

Vlade potpisnice ovog Sporazuma saglasne su da utvrde operative procedure koje bi mogle biti potrebne za primjenu ovog člana.

Član 2

Odredbe člana 1 ovog Sporazuma primjenjivaće se na zahtjev izvorne vlade ili podnosioca prijave patenta, pod uslovom da podnosilac prijave patenta podnese dokaz da je tajnost odredila izvorna vlada i da je od te vlade dobio ovlaštenje da podnese prijavu za tajni patent u određenoj zemlji koja je u pitanju.

Član 3

Article III

The Government called upon to safeguard the secrecy of an invention under the terms of Article I shall be entitled to demand from the applicant for the patent a waiver of any claim to compensation for loss or damage due solely to the imposition of secrecy on the invention as a condition prerequisite to the application of such safeguard.

Article IV

The secrecy measures imposed under Article I shall be removed only on the request of the originating Government. This Government shall give the other Governments concerned six weeks' notice of its intention to remove its own measures.

The originating Government shall take into account as far as possible, having due regard to the security of the North Atlantic Treaty Organization, the representations made by other Governments within the said six weeks' period.

Article V

This Agreement shall not prevent the signatory Governments from entering into bilateral agreements for the same purpose. Existing bilateral agreements shall remain unaffected.

Article VI

The instruments of ratification or approval of this Agreement shall be deposited as soon as possible with the Government of the United States of America which will inform each signatory

Vlada koja je pozvana da zaštiti tajnost izuma u skladu sa članom 1 ovog Sporazuma ima pravo da zahtijeva i od podnosioca prijave patenta odricanje od svakog zahtjeva za naknadu gubitka ili štete koja je nastala isključivo zbog određivanja tajnosti izuma kao preduslova nužnog za primjenu takve zaštite.

Član 4

Mjere tajnosti koje su određene u skladu sa članom 1 ovog Sporazuma ukinuće se samo na zahtjev izvorne vlade. Ova vlada obavijestiće ostale vlade šest sedmica unaprijed o svojoj namjeri da ukine svoje mjere.

Izvorna vlada će, imajući u vidu bezbjednost Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora, uzeti u obzir, koliko god je moguće, izjave ostalih vlada koje su date u okviru navedenog perioda od šest sedmica.

Član 5

Ovaj Sporazum ne sprečava vlade potpisnice da zaključuju bilateralne sporazume za istu svrhu. Postojeći bilateralni sporazumi ostaće nepromijenjeni.

Član 6

Isprave o potvrđivanju ili odobrenju ovog Sporazuma dostaviće se što je prije moguće Vladi Sjedinjenih Američkih Država koja će o datumu deponovanja svake isprave obavijestiti svaku vladu potpisnicu.

Government of the date of deposit of each instrument.

This Agreement shall enter into force 30 days after deposit by two signatory Parties of their instruments of ratification or approval. It shall enter into force for each of the other signatory Parties 30 days after the deposit of its instrument of ratification or approval.

Article VII

This Agreement may be denounced by any contracting Party by written notice of denunciation given to the Government of the United States of America which will inform all the other signatory Parties of such notice. Denunciation shall take effect one year after receipt of notification by the Government of the United States of America but shall not affect obligations already contracted and the rights or prerogatives previously acquired by the signatory Parties under the provisions of this Agreement.

In witness whereof the undersigned Representatives duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done in Paris this 21 st day of September 1960 in the English and French languages, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America which will transmit a duly certified copy to the Governments of the other signatory Parties.

Ovaj Sporazum stupa na snagu 30 dana nakon što su dvije Vlade potpisnice deponovale svoje Isprave o potvrđivanju ili odobrenju. Za svaku drugu stranu potpisnicu on će stupiti na snagu 30 dana nakon deponovanja njene isprave o potvrđivanju ili odobrenju.

Član 7

Ovaj Sporazum može otkazati svaka ugovorna Strana pisanim obavještenjem o otkazu upućenom Vladi Sjedinjenih Američkih Država, koja će obavijestiti sve ostale Vlade potpisnice o takvom obavještenju. Otkaz ugovora stupa na snagu godinu dana nakon što Vlada Sjedinjenih Američkih Država primi obavještenje, ali ne utiče na već ugovorene obaveze i prava, ili isključiva prava koja su Vlade potpisnice prethodno stekle prema odredbama ovog Sporazuma.

Kao potvrdu toga su dolje potpisani ovlašćeni predstavnici, potpisali ovaj Sporazum.

Sačinjeno u Parizu 21. septembra 1960. godine na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna, u jednom primjerku koji će se deponovati u arhiv Vlade Sjedinjenih Američkih Država koja će dostaviti ovjerene kopije vladama drugih strana potpisnica.

Član 3

Za sprovođenje ovog zakona nadležan je organ državne uprave nadležan za poslove odbrane.

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore – Međunarodni ugovori".

OBRAZLOŽENJE

I Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koji se odnose na odbranu i za koje su podnesene prijave patenata sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5, a u vezi sa članom 82 tačka 17 Ustava Crne Gore, kojima je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru i da Skupština Crne Gore potvrđuje međunarodne ugovore.

II Ocjena stanja međunarodnih odnosa i cilj donošenja zakona

Od sticanja nezavisnosti Crna Gora je kao jedan od njenih glavnih strateških spoljnopolitičkih i bezbjednosnih ciljeva odredila članstvo u Sjevernoatlantski savez.

Crna Gora je svoj evroatlantski put započela članstvom u Partnerstvo za mir. Uspješno prolazeći kroz sve faze pristupanja Sjevernoatlantskom savezu Crna Gora je u decembru 2015. godine, dobila poziv za članstvo u NATO.

U junu 2017. godine, Crna Gora postala je punopavni član NATO-a.

Vlada Crne Gore na sjednici od 20.7.2017. godine, zadužila je Ministarstvo odbrane da joj, radi razmatranja i utvrđivanja, dostavi Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koji se odnose na odbranu i za koje su podnesene prijave patenata.

III Osnovna pitanja koja se uređuju ovim sporazumom

Sporazum za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koji se odnose na odbranu i za koje su podnesene prijave patenata, potpisale su države članice Sjevernoatlantskog saveza sa ciljem podsticanja ekonomske saradnje i ispunjavanja obaveza razvijanja pojedinačne i kolektivne sposobnosti odbrane od oružanih napada.

Države imaju pravo da odrede stepen tajnosti za izume za koje su primili prijave za patente, a koji se odnose na odbranu. Određivanjem stepena tajnosti za ove vrste izuma onemogućava se prijava za njihov petent u drugim državama. S obzirom da se radi o veoma važnim izumima koji omogućavaju ispunjavanje jedne od osnovnih funkcija NATO saveza – kolektivna odbrana, ovim sporazumom se prevazilazi ovo ograničenje.

U skladu sa ovim sporazumom države članice NATO, moći će da primaju zahtjeve za patente za izume koji se odnose na odbranu, a koji su već prijavljeni u drugim državama i zaštićeni kao tajni podatak. Da bi mogle da registruju i primjenjuju ove patente

potrebno je da te države primjenjuju mjere zaštite koje je uspostavila država u kojoj je prvi put taj izum prijavljen.

Potpisnice ovog sporazuma su saglasne da razviju operativne procedure za zaštitu ovih izuma.

Država kojoj je prvo podnijeta prijava za patentiranje izuma i koja mu je odredila stepen tajnosti ima pravo da samostalno odluči o skidanju oznake tajnosti i o tome mora da obavijesti ostale potpisnice ovog sporazuma šest nedjelja unaprijed.

Potpisivanje ovog sporazuma ne ograničava države potpisnice da zaključuju bilateralne ugovore u ovoj oblasti, niti primjenu postojećih ugovora.

Ovaj sporazum se može raskinuti pisanim obavještenjem Vladi Sjedinjenih Američkih Država, koja će o tome obavijestiti ostale potpisnice ugovora.

IV Procjena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona nijesu potrebna dodatna finansijska sredstva.

V Potreba usaglašavanja unutrašnjih propisa sa ovim sporazumom

Ne postoji potreba usaglašavanja unutrašnjih propisa Crne Gore sa ovim sporazumom.

IZVJEŠTAJ O ANALIZI UTICAJA PROPISA	
Predlagač propisa	Ministarstvo odbrane
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koji se odnose na odbranu i za koje su podnosene prijave patenata
<p>Odjeljak 1: Definisanje problema</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Koje probleme treba da riješi predloženi akt? ✓ Što su uzroci problema? ✓ Što su posljedice problema? ✓ Ko je oštećen, na koji način i koliko? ✓ Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? <p>Predloženi akt Crnoj Gori omogućava primjenu izuma koji se odnose na odbranu, a koji su registrovani i zaštićeni od strane neke od država članica NATO.</p> <p>Uzrok problema je nepostojanje Zakona o potvrđivanju Sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koji se odnose na odbranu i za koje se podnose prijave patenata</p> <p>Primjena ovih izuma poboljšaće odbrambene kapacitete Crne Gore, pa je neophodno da Skupština Crne Gore donese Zakona o potvrđivanju Sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koji se odnose na odbranu i za koje su podnesene prijave patenata.</p> <p>Ovo je veoma važan Sporazum za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koji se odnose na odbranu i za koje su podnesene prijave patenata, koji podstiče ekonomsku saradnju i ispunjavanje obaveza razvijanja pojedinačne i kolektivne sposobnosti odbrane od oružanih napada, pa stoga "status quo" nije moguć.</p>	
<p>Odjeljak 2: Ciljevi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Koji ciljevi se postižu predloženim propisom ? ✓ Navedi dosljednost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo. <p>Donošenjem Zakona o potvrđivanju Sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koji se odnose na odbranu i za koje se podnose prijave patenata omogućava se Crnoj Gori primjena izuma koji se odnose na odbranu, a koji su registrovani i zaštićeni od strane neke od država članica NATO. Države članice NATO-a imaju za cilj podsticanje i ekonomsku saradnju i ispunjavanje obaveza putem razvijanja pojedinačne i kolektivne sposobnosti odbrane od oružanih napada.</p>	
<p>Odjeljak 3: Opcije</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza pravnog djelovanja). <p>Jedina opcija je donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koji se odnose na odbranu i za koje se podnose prijave patenata..</p>	

Odjeljak 4: Analiza uticaja

- ✓ na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - Nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne
- ✓ kakve troškove će primjena propisa stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima),
- ✓ da li su pozitivne posljedice donošenja propisa takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti,
- ✓ da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija
- ✓ uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Donošenje zakona će pozitivno uticati na Crnu Goru.

Primjena zakona ne iziskuje troškove za građane i privredu.

Propis ne podržava stvaranje novih privrednih subjekata, niti utiče na tržišnu konkurenciju.

Odjeljak 5: Procjena fiskalnog uticaja

- ✓ Da li je potrebno izdvajanje finansijskih sredstava za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- ✓ Da li je izdvajanje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- ✓ Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- ✓ Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- ✓ Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze?
- ✓ Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihoda za budžet Crne Gore?
- ✓ Obrazložiti metodologiju kojom je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- ✓ Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- ✓ Da li su postojale primjedbe Ministarstva finansija na predlog propisa?
- ✓ Da li su dobijene primjedbe implementirane u tekst propisa? Obrazložiti.

Za implementaciju ovog Zakona nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava, imajući u vidu da se istim reguliše način zaštite tajnosti izuma koji se odnose na odbranu i za koje su podnešene prijave patenata.

Implementacijom ovog zakona ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze;

Predlogom zakona o potvrđivanju Sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koji se odnose na odbranu i za koje se podnose prijave patenata nije predviđeno donošenje podzakonskih akata;

Implementacijom ovog zakona neće se ostvariti prihod za budžet Crne Gore;

Predlog zakona se prvi put upućuje na mišljenje Ministarstvu finansija.

Odjeljak 6: Konsultacije zainteresovanih strana

- ✓ naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertiza i ako da, kako
- ✓ naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije)
- ✓ naznačiti glavne rezultate, i kako je input zainteresovanih strana bio uzet u obzir ili zašto nije bio uzet u obzir

U izradi Predloga zakona nije korišćena eksterna ekspertiza.

Odjeljak 7: Monitoring i evaluacija

- ✓ Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?

- ✓ Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- ✓ Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- ✓ Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

- Za sprovođenje ovog zakona nadležano je Ministarstvo odbrane

Datum i mjesto

21.7.2017. godine



MINISTAR

mr Predrag Bošković



IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE

Identifikacioni broj Izjave		MO-IU/PZ/17/09
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koje se odnose na odbranu i za koje su podnesene prijave патената	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Ratification of the Agreement for the Mutual Safeguarding of Secrecy of Inventions Relating to Defence and for Which Applications for Patents Have Been Made	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo odbrane	
- Sektor/odsjek	Odjeljenje za normativnu djelatnost	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Sekretar Ministarstva odbrane Nada Ulićević	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Katarina Lazarević 020/ 483 306	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Ministarstvo odbrane	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa.		
b) Stepenn ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
<input type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2017-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koje se odnose na odbranu i za koje su podnesene prijave патената nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije		

Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
/	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koje se odnose na odbranu i za koje su podnesene prijave patenata nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koje se odnose na odbranu i za koje su podnesene prijave patenata nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašćeno lice Obavljača propisa	Potpis / ministar evropskih poslova
	
Datum: 31.7.2017. godine	Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MO-IU/PZ/17/09		MO-IU/PZ/17/09		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
/				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koje se odnose na odbranu i za koje su podnesene prijave патената		Proposal for the Law on Ratification of the Agreement for the Mutual Safeguarding of Secrecy of Inventions Relating to Defence and for Which Applications for Patents Have Been Made		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti